

SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Porezno računovodstvo

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:

3. Ciklus studija:

I

4. Bodovna vrijednost ECTS:

2

5. Status nastavnog predmeta:

Izborni

6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:

Nema

7. Ograničenja pristupa:

Nema

8. Trajanje / semest(a)r(i):

1

6

9. Sedmični broj kontakt sati i ukupno studentsko radno opterećenje na predmetu:

Semestar (1)

6

Semestar (2)

(za dvosemestralne predmete)

Opterećenje:
(u satima)

9.1. Predavanja

2

Nastava:

22,5

9.2. Auditorne vježbe

0

Individualni rad:

36,17

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe

0

Ukupno:

58,67

10. Fakultet:

EKONOMSKI FAKULTET

11. Odsjek / Studijski program :

Ekonomija

12. Nosilac nastavnog programa:

dr. sci. Amra Gadžo, vanr. prof.

13. Ciljevi nastavnog predmeta:

- Obezbijediti uvid u osnovne koncepte poreznog računovodstva, aktualne porezne propise, te praktična znanja o poreznim evidencijama i izvještavanju
- Obezbijediti uvid u osnove poreznog planiranja

14. Ishodi učenja:

- Poznavanje ključnih termina u oblasti poreznog računovodstva
- Razumijevanje načina evidentiranja, obračuna, podnošenja poreznih prijava poreznim vlastima te integrisanost finansijskog i poreznog računovodstva
- Razumijevanje rokova nastanka poreznih obaveza i osnova poreznog planiranja
- Primjena zakonodavnog okvira poreznog računovodstva i izvještavanja.

15. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

1. Porezno računovodstvo (osnovni pojmovi, obuhvat, veza finansijskog i poreznog računovodstva)
2. Porez na dodanu vrijednost (KUF, KIF, obračun, PDV prijava, elektronsko podnošenje, knjiženje)
3. Odbitni i ne odbitni PDV (računovodstveno evidentiranje)
4. Fisklizacija (računovodstvena dokumentacija i knjiženje)
5. Porez na dohodak
6. Obračun i računovodstveno praćenje dohotka od nesamostalnog rada (porezna kartica, specifikacija za plate, obračunski list plaća, godišnja prijava poreza na dohodak i td.)
7. Porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava i porez na dohodak od osiguranja
8. Porez na dobitak (PB-800 A i prateći obrasci, obračun, knjiženje)
9. Odloženi porezi (odložena porezna sredstva i odložene porezne obaveze), obračun i računovodstveno evidentiranje
10. Utjecaj poreza na poslovni rezultat
11. Planiranje porezne obaveze i novčanih tokova
12. Vježba na praktičnim primjerima

16. Metode učenja:

- Predavanja
- Praktično popunjavanje poreznih prijava
- Aktivno učešće i diskusije studenata
- Priprema i izlaganje grupnih ili individualnih radova (zadaca)
- Terenska nastava (u skladu sa mogućnostima)
- Konsultacije

17. Objašnjenje o provjeri znanja:

Za pripremu i izlaganje grupnih ili individualnih radova (zadaca) u toku semestra, student može ostvariti od 0-10 bodova. U toku semestra studenti pismeno polažu 2 (dva) testa koji obuhvataju obrađenu tematiku sa predavanja na kojima mogu ostvariti do 30 bodova maksimalno (60 ukupno). Prvi test obuhvata tematske cjeline 1,2,3 i 4. Drugi test obuhvata tematsku cjelinu 5,6 i 7. Završni ispit je pismenog i/ili usmenog karaktera i nosi 30 bodova. Završni ispit obuhvata preostale cjeline. Da bi student položio predmet mora ostvariti minimalno 54 boda kumulativno.

18. Težinski faktor provjere:

Obaveze studenata	bodovi
1. domaći zadaci	10 bodova
2. testovi (2x30)	60 bodova
ukupno predispitne obaveze	70 bodova
3. završni pismeni/usmeni	30 bodova
Ukupno	100 bodova

19. Obavezna literatura:

1. Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost u BiH - posljednje izmjene
2. Zakon i Pravilnik o fiskalnim sistemima u FBiH - posljednje izmjene
3. Zakon i pravilnik o porezu na dohodak u FBiH - posljednje izmjene
4. Zakon i Pravilnik o porezu na dobitak u BiH - posljednje izmjene

20. Dopunska literatura:

1. Serdarević, N., Muratović-Dedić, A., Računovodstvo i oporezivanje, Ekonomski fakultet Zenica, 2022.

21. Internet web reference:

22. U primjeni od akademske godine:

2024/25

23. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

28.05.2024.